



Thuso ya matlole mo tlase ga thulaganyo ya ISPAAD

Fa e sale ka 2013, ISPAAD e na le mefuta e le meraro ya dithuso ka matlole mo ditlhopheng tse tharo tse di farologaneng tsa balemi:

1. Balemi ba ba itshedisang ka temo

- ▶ Balemi bano ba tshwanelega go bona 100% ya thuso ya matlole mo dipeong tse di dirilweng ka go tswakiwa le tse di itlhagetseng ka tlhago.
- ▶ Go bona 100% ya thuso ya matlole ya dikilogerama di le 200 tsa menontsha ya motheo le dibolayamefero heketara nngwe le nngwe.
- ▶ Ba tshwanetse go lema go fitlha go diheketara di le 5 ka peo e e dirilweng ka go tswakiwa, kgotsa go fitlha go diheketara di le 16 ka peo e e itlhagetseng ka tlhago.
- ▶ Ba tshwanetse go tlhagisa bobotlana tone e le 1 ya dijo tsa ditlhaka heketara nngwe le nngwe.

2. Balemi ba ba tthagogang

- ▶ Balemi bano ba tshwanelegela go bona 35% ya thuso ya matlole ya peo, menontsha le dibolayamefero.
- ▶ Ba tshwanetse go lema go fitlha go diheketara di le 150.
- ▶ Ba tshwanetse go tlhagisa tone e le 1.5 ya dijo tsa ditlhaka heketara nngwe le nngwe.

3. Balemi ba ba dirang kgwebo ka temo

- ▶ Balemi bano ba tshwanelegela go bona 30% ya thuso ya matlole ya peo, menontsha le dibolayamefero.
- ▶ Ba tshwanetse go lema go fitlha go diheketara di le 500.
- ▶ Ba tshwanetse go tlhagisa ditone di le 2.5 tsa dijo tsa ditlhaka heketara nngwe le nngwe.

